

P.P. 1-27  
598

H. M. Mohlabe <sup>K34/B2 8/82</sup>  
Bethany Mission,  
P.O. Trechardtidal,

APR 28 1945  
Methods of warfare

(18/6) 201 H/ 1945.  
cus f 35

Disa Ntswa.

Disa. Mphathô o mongwê le o mongwê, o na le kxoti ya ôna, le batxôm ana. Byale mphathô o mongwê le o mongwê, o dira seia. A kere Maxasa, ka morafô Madikwa, ka morafô Maxakwa, byale xe ba em e ya ntswena, xo êta Maxakwa, ka morafô, Madikwa, ka morafô Maxasa, byale ka morafô o oroto warpele wa Maxasa, byale byale, ele xone mphathô o mongwê le o mongwê o na le balandi ba bôna. Byale ka xe kôma ele sethong, moroto wa Maxakwa xa otene, xo tona madikwa, xe moroto wa sethong o fedile, byale Madikwa a swanetše xolwa le Maxakwa, xoba ka mphatho, fêla xe Maxakwa a ka fenywa Madikwa, Maxasa a swanetše xo thusa Madikwa xone ba fenywa Maxakwa ka xobane moratho xa tswanetše xo fenywa.

Moxalo.

Tšē ditšōšaxo ntwa. Ntwa e tšōša ke thōpō ya diixomo, byale ka ntwa ya mapono, ba le ba tšwa ba le ka nqa ya Mapulaneng ba tšama ba thopa diixomo ba sepela le dina xa xoba xo fihla xa Mohlaba. Byale e ile maboyong, ba dula nokeng ya tsola-metsi, yaba Balo-bedi ba romela masotana Makhutšui, ba bangwe ba fihla xa Mohlabe, byale Mohlabe e romela ba bangwe xa Mametša xore, mana ba bahutšē diixomo, empa ba nokenq ya Tsola-metsi. Makhōši wa lla masotana a ēna ka meroto ya bōna, le dihlabani tša bōna. Baile ba bolaya Mapono e batho, Mašalela baile ba thaba. Enquē tsela ya xo tšōša ntwa polāō le nyatšō.

Thuto ya bohlabani. Metsi ya bōna ba axa kxanfi le dithaba, ba axa felō xotee, byale ba axa merako e mexolo kudu, xore manaba a senxone xo tšena. Kudu mer

kō e bē e axile ke ba Makhutsuni  
 kxanfi le noka ya Morula, ba  
 Matloumeny kxanfi le noka ya  
 serōbeny, Mohlabe a dutš'i xan  
 xa noka tš'e pedi tš'e, fêla e be  
 a sa kxatla merakō, e be motse  
 le xona la ōna ale, le thakō le  
 le ngwapa nkwe. Sethšaba sa  
 xa Mohlabe e be se le ka xane xa  
 sebō seme, ka ntle le dihlap-  
 etš'i. Sebō sena e be se tswalla  
 ka lōna le thakō, ba bula ka phate  
 ya mafale bare, ke kxakxangwa,  
 xe a etš'wa, fêla xe a boêla ka  
 xaê, O swanetš'e xone a ba batš'e  
 ba mulêle, le lešana la dikxomo le  
 lōna le ka xane xa sebō, xe ditš'wa ba  
 emiš'a le thakō ka dikxakxangwa, xe  
 ele ditiba tš'a xo bolokêla mabêlê ba  
 diaa ditš'abeny, xoeletš'a xe mana  
 ba a kabapatla xone, mabêlê ba sek-  
 e ba a bōna, ba bangwê ba êpa dile-  
 tise ba thš'ela ka ntle. Ka tš'atš'i  
 le lenqwê Manadi Mohlabe oile a  
 xōtōta, ele ka mabanyana, byale oile

xe a ne, o lebella moratō a bōna matx-  
 ema ba mošetše ntaō, byale ba sena  
 taba naē, a bōna xore ba dirēla xore  
 a ba šupe tsela ya xo tsena motrem.  
 Ebe ba tsuere marumu le dikōtse,  
 byale ka xe a tseba ditsele, a thōma  
 xo hitima a e ya kawa le kowa xo fihlē-  
 la a namēla lefsika le lepolo la se-  
 rōbeng, byale a hlaba mokhoši, bathō-  
 ma xo ba thuba ka mafzika, byale ma-  
 kxema a thšaba le noka, ba thula  
 ma. Manqwapu-nkwe le lethakō, a  
 ba xobatsa kudu, emle xe bore ke a sa  
 ba fumana noka e noba maeli, xo klo-  
 xa mouē, ba bōna xore sebō sena le  
 mekwa ka xobane xe bare, ba thšaba  
 dihlane tšeme diba swara ka dit-  
 sēbō di ba bušetša moratō, byale ka  
 xobane e be ba thšaba, ba <sup>ka</sup> kakholla  
 ka maatla. ~~Manqwapu~~ Manqwapu  
 xa e nkweny le xe a xodile, ka xoba-  
 ne e so a bolle, xa ka mphathō ke  
 ba dišši ba dikxomo. Bōna xe ba kane  
 bale madišong, ba bōna manaba bath-  
 sabēla xae, xo hlaba mokhoši xore

dihxamo dia thopya, byale banna ba hizi-  
 mèle xo a moxa dihxamo tša bōna. Monna  
 xore a bollê a fetšê bo dikana le boxwê-  
 ra, ke moxa ke monna o swanetše xo ya  
 ntsweng, Ntlong ya xaxwê, xo swanetše xo  
 dula xona le borwa le mesêbe. Mesêbe ena  
 ba e rēka xobatho ba ba khonato xo tula,  
 byale monlang moxoxi olla yo mongwê  
 le yo mongwê, o ya a swere dihlabani  
 tša xaxwê mošate. Baxōmana le ba-  
 swa ba xoxi le dingaka le bōna ba  
 ya ntsweng, ka ntle le ngaka ekolo ya  
 dihlane tša ntwa, yēna o somela  
 ke dihlane tša xaxwê. Monna yo m-  
 ongwê le yo mongwê o swanetše xo ya  
 ntsweng, ba bala xore mphathō wa  
 xore le wa xore e tšue e swanet-  
 še xo tšwa le xe o saate. Empa  
 ya kareng ke phema ka xore xa kena  
 dihlabani, dixōna mošate tša xo-  
 abêla bahlaêdi. Diklamō tša ntwa  
 ke marumu dikōtšê borwa le mesêbê  
 le kēlēmêšê, marafane. Marumō ba  
 a kxatla ya ba diphaphati, ba lōutša  
 la ba le boxale mathō kamoka, ~~ntle~~

nhleng le xōna, ka tšong, yaba nhla, byale ba ripa phatê ba e bezia xa bo-tse, ba thula ka morokala ba thwêlas, ke moka ba thwamola, mosela wa kxomo e ba ibolailo ba xatlêdiša thekō le lerumō xore la seke la tholêta, ke moka le rumō le fedile le a sumišwa.

Kōtsē. Kōtsē ba dira ka mokxopa wa kxamo, ba tsuiya mokxopa wa sefatleng byale, ba thula masoba a mane, ba seta marala a mabedi, ba manyakêla phatê, ba etlemella ka marala a ba folêla ka kowa masobeng, ka boeng xoba ka kxakala. Byale dilō tšê pedi tšê disoma lebaka ka letše, kōtsē ke ya xophêma, le rumu ke la xohlaba.

Borwa. Ke phatê, byale ba ebêtia, byale ba e tlêma ka le rala le lebotse, ba le setileto xa batse, xo fihlêla e ôma, fêla ba fêla ba e oerekiša mošomo wa yōna, xore xe e omile e sa aini setō, e ka tla ya tōbêxa, byale xe e omile, e lukie, mošomō wa yōna o fedile.

Mesêbê. Ba rula ele thšipi ya ba dikōbê nhleng yaba nhla, ka tšong ya ba

Lulotolo, byale ba loutša wa ba le boxa-  
 le mathekō ka moxa. Byale ba ripa ma-  
 hlaka-noka, ba a bēta dikutu tša ōna  
 ka titong xa lehlaka-noka ba le dira  
 mafale, ka tšonhlang ba thwēla mosē-  
 bē, ba tšeya lenti ba tātēla lehlaka-noka  
 le mosēbē, ba konka mafuni a mokata xo-  
 ba a mokō, ba moketša ka yōna xore, o se  
 ke wa tšwa, ke mona motomō wa mosē-  
 bē o fedile, byale o ka šumiša.

Dikukuthwana. Ke mesēbē ya ya diphate  
 ba ripa phate, ke mona ba bēta, ba dira  
 kuni ka nhlang, ka titong ba edira to-  
 lotolo, ba thwēla byale ka mesēbē, fē-  
 la tšona xa di dirang, ke tša xo ithuta  
 ka tšona, xo bolaya dinonyana, dikxaka  
 maeba le dikwale le dinonyana tše  
 dingwe. Xore motho wa khona xohula  
 xe a hula nonyana o swanetše xo  
 itiya hōtō, le ~~hwen~~ thšwene diabo-  
 laya le phuti, le motho, fēla ba thša-  
 ba xore, mahlomong, a hare ketla mo-  
 laya a seke a molaya. Byale dilō  
 tšena dišona motomō o tee.  
Lekētēmēšē. Ba lemla e le thšipi, ba

le lauts'a mathô ka moka, litong xo lona  
 ba leatlediša ka mokxopa wa kxomo,  
 ba roka mokxopa o mongwê ba dira  
 kxôtlôpô, ya xo fakêla ka nthse, ba tle-  
 meila dinokeng. Maratane. Ba rula  
 na matšepa a a fedileng, ba tse  
 loutša, ba bêtlâ mphini ba thwêla,  
 le ôna ba o thsômêla le valeng la di-  
 nokeng. Ke dihlabani tšê dixhuxaxo ke  
 manaba a le kxaxisi. Byale mesêbê  
 le borwa, diswara ke maratana ba ba-  
 etaxo pele, le bo maratane le makêlêmê-  
 sê, ke mephathô e meraro e e etaxo pele  
 ba ka moratô xa ba use, ba tswara ma-  
 rumu le dikôtsê le bo maratane le  
 makêlêmêkê, ba kxalabye le bôna e-  
 be ba tswara marumu le dikôtsê le  
 bo maratane le makêlêmêšê. Ba ya  
 ka mephathô ya bôna, byale byale xo finlê-  
 ba ba dira sera. Mphathô o mongwê le  
 o mongwê o na lebalandi ba ba beyaka-  
 nyato thaka tša bôna. Dikaparô tša nt-  
 wa, e be batšola makhura a kxoxi, tšê byale  
 ka dipilô, letšoku, le motaxa. Kxoxi ke e lae-  
 tšê xore, le homo le swanetšê xo a para ko-



bô e ntso, ka mona dira tša kxoti e we di-  
swanetše xo dira byalo, ba dirêla xore  
ba seke ba bolayana, ba tsebane, bana  
ba tadi ba tsebana ka mmala. Kobô e  
ntso, ke dipilô ba dišila yaba bampri, bya-  
le ba tšeya mankhura ba thšela seatile  
ny, ba nthša dipilô ba dihlakanya le ma-  
khura, ba tšôla, yaba oa bantontso, ba-  
tšôla le manxeswa, Batlola khorongya  
mošate, yaba xôna ba thšwa.

Letšoku. Ke letsika le lehubedu, le lona  
ba lešila batšôla, byale ka dipilô, o fum-  
ana e le ba bahubedu

Motaxa. Ke boraxa, ba bonthša ka pokeng  
byale ba bokšôla, ba thšela metsi, ba  
sekhella ka byôna mmele ka mona, ka-  
ntle le lekheswa. Mahlomong ba setha-  
lanya mmele wa bôna wa fuma-  
na eka ke dipitzi, empa ba farana  
ka xore ketlalô le lengwe ke le keso, le  
xôna ba sepele ka maoto a mabedi. le  
e ma sepe, xobane ke dipitzi setla bôna  
ka mabala. Ke xore neile ra se ke  
dipitzi byale ra bôna e se tšôna.

Boekokobetšô le thutô. ~~Motho ya manguo~~

Motso ya mongwe le ya mongwe o s-  
 wam<sup>netse</sup>the xo eko Kobetša fase xa mo-  
 laudi wa xaxwe, xe a saka a dira  
 byale, xe bale ntweng ba bolaya, ka  
 bana la xone, a ka laya bontsi. Ke ba  
 fihla xaê, ba tsibisa batswadi ba xax-  
 we, xone manaba ba mmolaike, ke mo-  
 ka molato xa oxona, taba e ke se-  
 phiri xa e bolele, ya bolele o le yena  
 wa bolaiwa ka taêlo ya kxoxi. Ko  
 byale ka leruya, ba lebolaya, e ka  
 xaša pei ya xo seloke. Ka xo kxath-  
 alete le xe bare, xa oleruya xa ba  
 ribere telo, a bare, xe batho baile  
 ntseno, bara, xe motso a lebêla bat-  
 ho, byale a dula a efa, ka xomiso ma-  
 felo-ba mmolaya. Baxale ba xa lixiw-  
 a ke kxoxi a ba hlabêla kxomo, ele xo-  
 re, motso xoba o xa bfile, o bula batho  
 ba a babolaike, mahlomong, eke uwa  
 ba xabô ba thšaba a leka ka matla  
 xo xomisa manaba, le bôna banna ba  
 ba xoba ba le xona, ba ba bolêla xone m-  
 ola ya sebe bo moxete le moxete, a  
 wa manaba nkabe a re fentše.

Thutô. Ba ethuta e sale ba banyana,  
 xo fihlêla eba mašobarô,<sup>le</sup> xe ba bolla.  
 Ba ethuta ka ditšela tše: Bašemany-  
 ana, thaloko ya xošiana, ba a bapêla  
 byale yo monquê a e methekô, byale  
 aye, xo bôna, thômang xo kitima, byale ba  
 kitima, ba ba kxonato xo kitima batla xi-  
 ya ba banquê, batwadi ba bôna o tla-  
 kwa bare, le rena ebe re šiya ba ba-  
 nquê. Yôna thutô e banna le basadi  
 le bôna ba šiana, ba tloxa sebaka se-  
 setelele xo tloxa mošate, byale ba tšwa  
 ba kitima ba libile mošate, ya tšenato  
 pele o tšeya sefoka, a dula ka sôna  
 xore yo monquê le yo monquê xe a fihla  
 a bône, xore ya ba šileto ke yo, tš mo-  
 adi yo a šileto, ba banquê, o dula  
 kxauzi le yola wa sefoka. Mome  
 xe kxoši ena le se eka bathabisa  
 xo ka sôna wa bafa. Masotana  
 le dikharebe le bôna ba dira byalo.  
 Ke thutô e kholo, xo eleletša xore  
 xe manaba a fihlile ba kxone xo tšā-  
 ba. Enquê ke kuku bana ba kxana  
 ba bitšana ka miludi. E re ka maba-

nyana ba phatlalla ke mona ba utama,  
 óyale, ba banquê ba tšwa ka xaiê, ba-  
 re, kxwale ya le selasele o hokae, ke  
 mona yola a utamileto are, kiki, ke-  
 mona a ya mome a kwato kiki xóna  
 a monakêla xo fihlêla a matulla. Ba  
 bitšana ka yóna, xe ba patlile ke mana-  
 ba ba utamile, ka hobane ba ba satse  
 befo, ba ka se kxóne xo ba utulla. Xe  
 ele ba banana ba utamile, batswadi  
 ba sa ba bóne, xe ba ba bitša bare, ma-  
 rakana marakana, xe ba fetola bare,  
 marakana marakana a mono, ke mo-  
 na ba ê xoba utulla. Enquê ke ya  
 xo jošana ka mafika, yo monquê o  
 ê ma kwa, yo monquê a kopá mafi-  
 ka, yola wa mafika are, o kare m-  
 are, byale yola xe a ile a dira, yola o  
 morphôša ka mafika, xe a kare a  
 morphôša a morphatla ka lefika la  
 mathômô, ke setlaêla xa kxone xo ph-  
 ũa phema, le xe a moxobatšitšê ka ma-  
 atla xa xona molato. Motho yo a kxona-  
 xo xo phema mafika a fêla. Enq-  
 uê, ke xo ôtlana ka dikxaki, ba phema

Ka mapara, e me ke thutō ya xo  
 phema le rumu ke manaba a lexx-  
 aufai le bōna. Ka dixale ba ethuta  
 ka tšōna xo hlaba diphoāfōlō tša nana.  
 Ba xotwara mesēbē le borwa bōna xe  
 baile ntsweng xa ba diri kati ba balu-  
 la ka mesēbē, wa hlaba xa atšue,  
 fēla xe ba bōna xore ba kxaufai le bōna  
 xōna ba tšya kati, ba phema, ba hlaba.  
 Pele xa xore ba ē ntsweng, ba thōma ba  
 laola ditaola, xe ditaola dire ba yo  
 penya, ba ya ba tšile, xe dire ba yolefe-  
 nya, xa baba botšē ba nore, sepeleng, e-  
 mpa ba tša nosepeleu ba belaela, kaba-  
 ka la xore ditaola xa ba dikwa. Di-  
 tšōlō tšē dingwē le tšē dingwē nt-  
 wē ba botšā ke ngaka xore, xe lefihli-  
 le, le ēme ka tšele e, le e, fēla xe  
 ba ka bolaya kxoti ya lena le thābe.  
Boešunšetšō bya nwa. le mokxoti o  
 hlabya wa manaba, bana le basadi  
 ba thābela ditabeng mome e le xo  
 dibō, ba banaxo le bana ba banana  
 ba ba pepula. Monna o be a sadu-  
 melue xo xatšela ngwana e sale yo

monyana, o be are, kowa a thōma  
 xoya xo diša ebe xōna a moxatlēla.  
 Monna yo monqwē bare, ke Tsetse  
 o ile are, ngwana wa xaxuwē a sa  
 re o thōma xo sepela byale a moxat-  
 lēla, ngwana a thōma xoxola ka ma-  
 dumo, xo fihlēla mmawū a bēlēxa  
 moratho, byale erile xe ba huduca  
 Tubatse, monna a pepula moxolwa-  
 ne, mosadi moratho, a wa ba ya ba  
 fihla Sexōdikane, byale xe ba fihlile  
 moue, ba fumana morena Maboya  
 a thōma xolwa le sethšaba sa Ba-  
 tubatse, byale xe oasadi ba thšaba  
 mosadi yola, a ba tlalelong kabaka  
 la bana ba babedi, a pepula yo m-  
 onyana, yola moxolwane, a moru-  
 eba ka seroto, yaba bathšaba,  
 banna bōna baile ntwenq. Bya-  
 le mosadi a kwa xone o ōwele  
 buina, basadi oa bangwē ba mo-  
 xile, a šušula ngwana wa  
 ka morapo, a molahla fase, a  
 thšaba le wa pele, ka baka la xo-  
 re, wa pele ebe ele ngwanenyana

e vile xe banna ba thōaba, ba bang-  
 wê ba feta kxauzi le ngwana  
 byale ba kwa eilla, ba thōma xo  
 manala xore a xokeng, xe ba e  
 ya kxauzi ba fumana ke ngw-  
 ana, byale monna yo mongwê  
 a motseba, ba swala ngwana  
 ba thōabe naē, ba fihlêla mowe  
 basedi le bana banato xōna, ba  
 mofa ngwana, xe ba mutšiša  
 xore e ka ba ngwana vile wa  
 mōšiya byang, a balela xore ke  
 ka baka la bōima, a wa mola-  
 to wa sebe xōna, phōšo ba e bō-  
 na xo monna, byale monna baile  
 ba mōlaya mowe ntueneng. Kx-  
 oši, ya rēla ngwana leina la xore  
 ke Ntopa, ka moratō xa mo aile  
 a hlabe mokxosi a hlabe ba  
 Pedi Bapedi oa etla ba mutšiša  
 a lenya morena Maboya. Dikxo-  
 mo, ditšabe le masotana ba ya  
 ba utama natšo, xo ele letša xore  
 xe manaba a ka fihla ka thēko  
 e dineto ka nte, masotana a

lue le manaba, xone ba seke  
 ba dirapa ka bonôla, ba bangwe  
 ba kitimêle xo hlabisa monkoši.  
 Dijô tšona difihlwa khole le  
 mo ba dulafô. Xe eke mowe ba  
 axileto metse, ba axella ka maša-  
 ša, ka xodimo a metlwa, ba diru  
 mafôšô, xe ba tšbala ba a tšicalla,  
 mowe ba ileto ba fumana mo  
 hlame, wa xo axêxa ke ntswane-  
 ng, ebe ba axella ka lethakô le  
 lenywaru-nywe, ka xobane ebe  
 o ngara, le dipheka ebe e le ôna ka  
 noši. Xe ntwa e thôma ba boledi-  
 šana ka sewe ba fapanato ka  
 šona, monke ba bangwe baile ba  
 boldaya motso yo mongwê wa ditšhâ  
 ba dišele, byali beng ôa motso yowe  
 ba romêla, matseta xo kxoti ya  
 nana e me, xone ekaba, molato ke  
 na, xe ôana ôa xaxo ôa moolâla  
 makhô waka, mongwê xa ôo-  
 lawe, byali xe kxoti ela ekane  
 xa ke na taba le taba e me, bya-  
 le, kxoti. ela ya mamundi ke



mona e rapa dira tša xaxwê xo  
 ba lwanthša, a pa ba tsibiša  
 o ba nekella bošexo. Xore nnete nete  
 motho yo ke murōmiwa wa ka moxate  
 ba bōna xe a tswere sefoka, fêla  
 xe ba thomile xo lwa xa xo sana  
 sebaka sa xo boledišana, ka ntle  
 le xore ba bangwê ba thšabe, bya-  
 le ere, ka tšatši le lengwê ba rō-  
 mēla matseta xore, e ebe še-  
 bešebe, a balêla ka naka latlou  
 (mosadi) xore ke nthitšê lōna,  
 ba xone ba beya marumu fase  
xo hlōla naya le tsibitšano ntweng.

Dithšaba tše dinao kxampsi le kxo-  
 xi e lwanao le manaba, maanō  
 a tšōna ke xore ba le setša dira  
 tša feta, byale xe ba ekwa xore  
 ntwa e a lwewa, ba sala mana  
 ba ka moxatō, xore ba ba dikane-  
 tšê, ba kwa ka dihloidi xore ntwa  
 e thōmile. Dihloidi ditla hlapešša  
 xo bōna xore xo thšaba ba fe, xore  
 ba kizirêle xo tsibiša xore, man-  
 ōa a fentšê xoba a thšabile.

Tsibisanô ya xore, xo fentšime ba xe-  
 nô o tlabôna, o tla bôna moxi o tupa  
 ka lehlakôring la xeno, ke tššerpu  
 ya xore masalêla a tššabe, le di-  
 tšodi ditla ketimêlu xae, xore re  
 wetšie ke mollo, byale le bôna ba  
 be ba bôna maanô a xore bai ka  
 disa byano. Ho mongwê le ho mongw.  
 ê o tššabêla xa xamxwê malat  
 ntšweno, ba tššaya ba hlakana pele  
 le ba hlakana ba hlaba moxoxi wa xabô  
 byale ka xe bare, marôba we marôba  
 tšeko, byale mome xa xo saloka madi  
 a falla, xa ba khutšxi, xo khutšxa ka b-  
 ôna ke xore, letšatšie le dikêle ebe boše-  
 xo, mome ba rôbalayo xa ba xatšie mollo.  
 Motho wa xore xe a rôbetšie a ôna ki-  
 di xa ntšwete, ka xobane manaba  
 ba kua ka ôna ke moxa ba nekella  
 batla ba ba bolaya. Monna ho mongw.  
 ê bare, ke Marae, oile a farana le  
 ba xabô, a rôbala tšeko, byale kxatšie  
 o rôbetšie kxatšie le manaba, byale  
 a eile bošeto a ôna kudu, byale ma-  
 naba bare, motho wa ôna ka mo, ba

thōma xo ya ba penella, ba ile ba še:  
 tšē ba lekhauzi naē, dikhaka tša fofa  
 dilla, motho a phafota, byale ba thele-  
 tša xore ba tšakwa moonō ba sesa-  
 okwa, ba thōma xo boīēla xore, kxant-  
 he dikhaka diaōna, ba boīēla ba xo-  
 ma, monna a bakwa a tšota a  
 tšūba, a para a ile xae. Byale  
 xe a fihlile xae, bare, a ba bangwe  
 ba kae, aye, ka toka ba fedile xo-  
 šetšē na, lena keile ka tšuta  
 ke dikhaka, a laudisa ka mokwa  
 ono wa na xodimo, a wa baile ba  
 kholwa. Etra mafelong xole kwa  
 makatša xe ba bōna batho ba boya  
 ba xoba mokobō, monna a thōma  
 xo makala, le batho, byale batho ba-  
 re, xo yēna ke lephseta, a bolaiwe,  
 byale banna ba ba xoba baile ntwe-  
 ng, bare, a wa motho yone ke mo-  
 xale, oile a bolaya batho ba bedi,  
 byale mokwa wa xaxwe re diō  
 motimēlēla, a se re bōne ka mo-  
 re ceto. A wa ba ile ba mothu-  
 a, a se bolaiwe, ele metea baboile.

Dika, maifo le lenilela, ke batho ba  
 na-re, ba dutši ba bōna moti o tšipa  
 xōna, ke xore monna yo mongwe le  
 yo mongwe o swanetše ho ekukisa, a  
 a kitimèle mosata, le molitši wa ph-  
 elapela wa letša, ke xore o tla fu-  
 mana ho tšile tšebwe bolēla xore ke  
 bōne manaba a etla bokete. Felō mo-  
 we ka xome ho aila, wa bōna ho  
 eswa o tla kwa seema kxamping-  
 na.

Talō ya ntwa. Dira mola ditšwano  
 ka mafōrō a mosate, ba swanetše koba ba  
 na ba mosadi ka otee, ba kwane se me  
 ba sebolelano, ba kwe se me mola udi  
 wa bōna a sebolelano. Ba serela felō  
 xore ka se koba sa bōna, yo mongwe  
 ke a nana ho ka ntle, o swanetše ho  
 tsibisa moeta pele wa xahwe, xore ba  
 moemèle, fēla xona le dihlapetši tše  
 diserelano le meoto xore, manaba a  
 senē a ba dikantšā, mōba bōna mana  
 ba ba hleba makhoši wa xore ehlaphe-  
 leno, e kxampi le manaba. Byale mome  
 sehlopa sa masotana se swanetše

xo ntšatana, ke bōna ba etare pele,  
 ba baxolo ba šala morafō, xo fihlela  
 ba yo hlakana le manaba ba elwa  
 nabō. Ke letšatš le diketš le tsafi le  
 tswere yo monquē le yo monquē o swa-  
 netš xo nyanēla ka zhekō, e xoneo ba  
 xabō, ba nyanēla malaō mowe ba swa-  
 anetš xo rōbala xōna, kudu ba rō-  
 bala ka fase xa ditšaba, mowe ba  
 bōnato xone xona le matlolo, xone  
 xe manaba a ba nywetella ba okw  
 e mafika a dira kwetš, ba e  
 tukise. Ke e le manaba ba kotšā  
 mallō, mallō wa xōna ba kotšā bya-  
 le ka sesepe (molla wa xo tšwikēla),  
 mallō wa balaudi ba xo tšā xare, ke  
 xe ba sepela, ba ba ka xare xa di-  
 ta, le xe ntwā e ~~le lwe-~~  
 wa, ba ba ka xare. Ta ba e e  
 sa nyanetšo ntweng ke xone motho  
 aye, kowa ba hlabeana motho a thš.  
 aba, xoba xe a bōna manaba a  
 le kxaufoi, a hlaba mokhoši wa  
 sellō. Empa balaudi xe ba bōna xone

xo bipile, ba éta pele, na ntle le kxōi ya  
 bōna yōna ba e ratêla moraro. Bahlabana  
 na mosetane, le bošeto, xe ba na ba bōna  
 mo ba tōbetšho, ba ba ngwetella ba ba-  
 tata, ke mōka balwa nahō, kudu xon-  
 xo dišwa na ngwedī. Ntwa ya bošeto  
 ke ya mafina yo mongwē le yo mong-  
 wē o swala mafina na monwa o  
 a na kxōnato, le bono moletlato xōna  
 xa lešite, le tija nati, ele xone bōna  
 na xobane ke bošeto ba swanetše xo ara-  
 ra motara (xo kxetla) xone ba bōnane.  
 Kudu kudu ba nyaka xolwa kxanfi  
 le ditaba, na xobane, ba manala na  
 mafina, byale ba bahlabana na mesēbē,  
 byale marono-ōna, e nyaka molala, na  
 bana la xone ba sumiša kōtšē le lem-  
 mō zēla. Basotho ba thsepile mos-  
 ebe, na xobane ba bahula ba sale  
 kxole le bōna, xe ba ba kamēla, ba  
 na telea morarō na santarō, ba du-  
 tšī bahula. le bašetšē ba tšenane e  
 yo mongwē le yo mongwē yo we a bolai-  
 ke le naba, ome, wanka a wa kato-  
 xe, mome balwa bana merhathō

ya bōna, byale ka xe bam, madikwa me  
 ba kxwēra ba Mathšobeng, ke xore Ma-  
 thšobeng ke yōna kxōfi ya mphātšhō o me.  
 Ke ba bōna xore ba nana ko thšaba ba kka-  
 labye, ba khōma ko ana ka moanō wa  
 xabō wa mamimi, bam, marōba me  
 marōba tšeno, le seme la thšaba, bo rap-  
 a mē lena ebe ba sebyale, mome ko  
 tla longwa setu xore tui xwa la th-  
 ekō ya le rumō, malaodi e yēna a  
 eme a yētekanya, ke a bōna xore  
 le šaba la xaxwē le a fēla, ore,  
 ko bōna manjabahla, a batšime bore  
 swa, ke xore thšabang, byale mome  
 yo mongwē le yo mongwē o tla lwa  
 a kata na sa mororo, o tlane xobō-  
 na a ba file sebakanya ya ba  
 xōna, a setoloxaxo a thšaba. Ba me  
 ba huileng xe ele manaba xabana  
 taba nabō, fēla xe bana fuma yo ele-  
 xo, wa xabō, ba lahlēla ka moleteng  
 wa thakadi ba phušetša, ba bang-  
 wē ba ēpa meletē ya xo xoma ka  
 dikhumi, ba kopa ditšo tša xaxwē,  
 ba phutšha ba lahlēla ka xore, ba

phusitša ba feta, byale byale, fêla  
 dingana tšona diaba šena, ba ya  
 dira dihlane, tša ntwa, le melerō.  
 xe ba na fumana le naba ba le tšibile  
 fêla le sa phela, xa bana seba ba  
 hlaba na lerumō, sa feta, monna  
 xa ba thope ba bolaya, mosadi yēna  
 ba thopa, ba ya ba beta mošate.  
Malea le direletšō. Pele xa xore ba  
 e dirang dilō tše ba swanetšero xo  
 se didirē, monna o swanetše xo e  
 tima dijō tša bošero matšatš; e le-  
 some, ke xore xošobala le mosadi.  
 Mosadi ke sebila o ka wa ya wa  
 tya ke ditšokane. Moxongwe wa  
 kutlwa, byale wa ya wa babya koma  
 ntsa xa xona motšo ya tla xoxo hlōkōm-  
 êla, ka xobane xa bana sebana, mo-  
 hlomong ba tla xoxorōlêla xore wa th-  
 šaba. Byale ka Mošitō Popela ba ni-  
 le bare, baile xo troma, a ya a hlavêa,  
 byale ka xe baile xo troma ba nna ba  
 leka ka maatla xo ēra dihlane ba m-  
 oalaba, baile ba noxatšā, ka bana la  
 xore mosadi yome, wa xo modira o



be a setōna, ke banna fēla. Baile  
 ba moromēla xae, byale ba tšomi pelo  
 tša bōna tša nwa bohloko ka bana la xa  
 xwe, ka hobane xa bana ba bolaya selo.  
 Ke ele ntwenq ka tšatti le lengwe ke mo-  
 dimo wa xēnō o sa ēma nato ba bola-  
 ya. Modiro o ba swanetše xo dira pele  
 xa xore ba e dineng, ke xo kitima, xo tšwa-  
 etše maoto a bōna. Byale ka basadi  
 ba bōna xa ba swanēta xo sala ba  
 tšentšha banna ba bangwe ke dint-  
 long tša bōna, koba mosadi aye ke a du-  
 tši a swarella sekana, koba kotwa-  
 la moxōne, ditš tšewe ka moke dila i-  
 ja, dihlole lehu. Ke banna ba tšwa  
 tšo boya dineng, ka swanetše xo tš  
 tšenela ka khorong ya mosake, ke ba  
 fentše manaba, ba koba moxobō, ba-  
 re, xo dira motšo ka oke e ay, towa  
 kowa ka monna, kare, towa kowa ka  
 monna, ba bangwe bare, wa a, yola ye-  
 na ahlhella ka moxwa o a ka kxona  
 xo, o bolele maina a mowe ba  
 tšwano. Basadi mekxoi ya tšaba  
 tšabo e kxanwa, xo nyakaletšwe.

Dihlabani na mona difokwa ka mo-  
šate, difokwa ke khadi, le diva difelele:  
tšwa ke yena.

Meobô le dikōša tša ntwa. Koša  
ya matšha ke yōna, koša e ya alato  
batho, xe ba ôpêla yōna, a wa le xord  
lehu keng xa oharale, ke yōna koša  
ekholo ya ntwa. Ba e ôpêla ka  
tsela e, bare, ôša, o o tšee, o tšee  
o tšee, ba batšwê bare mmatšbola-  
ne o seke wa bala setō setō  
ke kōma. Byale xe owa ba êpêla  
yōna xo bifile, ntwa ba swarane  
leka diatla.

Bofêlō bya ntwa. Ntwa xone e fe-  
dile o bōna xe ba ntšha nana la  
Hau, ba noma matšeta xobeta  
xone mamitō dase, byale ba la ke  
bōna xe ba dimêla, ba batšha ma-  
tšeta xone a wa xo lekhile, tšee di-  
lwato diakorana, mmitšha oile  
wa kōrana le tšwa. Ka xona m-  
athorwa a athorwa, xo thori  
wa dikharebe le mathani a a  
satilêo, banxekolo ke banna ba ba

fumana ba bolaiwa. Xe ba ba  
 thopile ba baixa mosate hobeta kho-  
 xi, byale khoxi ekethe ba me e ba  
 nyaketo, yane, ba me e sa ba nyake-  
 to ya bafa masotana ba ba sena-  
 to du le basadi, fela ba swanetše  
 ko batšwana xa batše, xe le sotana  
 le matšwenya o swanetše hobatše  
 khoxi ka baka la xone ke yēna para-  
 tšwe le matšwe. Xe ba kane, ba sa-  
 lwa ko bolaiwa khoxi, ne mona ntwa e  
 fedile, ba swanetše ko thšaba, na  
 hobane motšo yala ba xoba ba molwe-  
 la o huile.